

Dom Frederico      Peris d'Andrade

o Embaixador

Mossa

Pinte

B.N.L. 237  
FGMS.  
Nº

... e o Embaixador do Duque de Saboia a qual trazia a si  
sumeis da cavallo a este os quais vinha a seu sobri  
no so por nome dom frederico aos quais sejo a Deceber  
Peris d'Andrade faminha fora da villa da entrada della  
Auaas quatis moes da camera os quatis vestas os qua  
is o Truzerao ha sua pouzada que heras as casas dos  
seores que estao de frente da capella aonde se de ses e  
estave algu espaço e da si se foi abeigar amao a s.  
Orao ca seccora que debave esperando na sua camara  
scando o Embaixador entisa bella sala osajo a De  
ceber o Duq de Saboia a qual moes da Cam. que seao





Na he a ordem que se teve na armacao da casa  
e onde pozou o Embarcado do Duque de Saxe  
e os servios que para elle estava feitos  
dessa janta sobre as jornadas de 15 de Maio  
Simetricamente estava a casa armada e o bando da  
Honra de S. Joao e S. Sebastian e cadeiras de S. Pedro e  
S. Paulo e a parede onde se punha a meza para jantar  
E na mesma casa estava de meza para jantar e emba  
lado e a meza de jantar separada e as cadeiras e a meza  
que servia de copa e de mantelaria em a sua e de mais  
seguintes e para os convidados e para os outros para os que  
de se acomodarem e para a mesa grande e para os outros e a  
ua sua segura e em cima com su bastao namas e de todo o  
que se devesa de festa e de mais e de mais e de mais

Na qual a Honra de S. Joao e S. Sebastian e cadeiras de S. Pedro e  
S. Paulo e a parede onde se punha a meza para jantar  
E na mesma casa estava de meza para jantar e emba  
lado e a meza de jantar separada e as cadeiras e a meza  
que servia de copa e de mantelaria em a sua e de mais  
seguintes e para os convidados e para os outros para os que  
de se acomodarem e para a mesa grande e para os outros e a  
ua sua segura e em cima com su bastao namas e de todo o  
que se devesa de festa e de mais e de mais e de mais

B.N.L.  
FG.MSS  
237



da deus me fho aqua fho sercia de penteada. E outra de  
Cede que se sercia de es frequar acobem. E outra fham  
que se para de bento de fho que sercia de sempar  
a smast. E o outro Et tambem nella tinha su pente  
ada de uss uome fho fhorada de admas a azul  
e qual tin se quatro de fho de mentes fho fho pente  
fo de pass de fho. fho de mar fho fho fho  
a fho e sua es fho fho pequena que sercia de um fho  
fho pente e su espelho de fho de pequena e duas  
caxinhas co duas bellas de abas e nome de searin fho  
fo qua sua bota de abas que sercia de lavar o mao  
fo outra e fho outra bella que de fho de lavar a  
mo e es o a fho declarada fho fho e fho

o fho os seus q a s fho fho fho fho fho fho  
E sobre a neza tinha tambem su fho de admas  
azul co seus de amare. fho fho fho fho fho fho  
fazinha a fho de fho de fho de fho de fho  
Amo ma meza e fho sua cora fho de fho fho  
fo fho fho de fho fho fho fho fho fho fho  
fo fho fho fho fho fho fho fho fho fho fho  
fo fho fho fho fho fho fho fho fho fho fho  
fo fho fho fho fho fho fho fho fho fho fho  
fo fho fho fho fho fho fho fho fho fho fho

fo fho fho fho fho fho fho fho fho fho fho  
fo fho fho fho fho fho fho fho fho fho fho  
fo fho fho fho fho fho fho fho fho fho fho  
fo fho fho fho fho fho fho fho fho fho fho  
fo fho fho fho fho fho fho fho fho fho fho

Sua guarda Porta e de subis sezar outra e deus q<sup>o</sup> foras  
de si troua de sequers e tinha armada sua cama  
com su<sup>o</sup> pau<sup>o</sup> de damasco e ramizim e muitos  
debr<sup>o</sup>s de ueludo e sobelles suas fragasinda dour<sup>o</sup>  
e sua cobertura de damas<sup>o</sup> e ramizim com sua franga  
de Redor e co duas a laci<sup>o</sup> fas de p<sup>o</sup>ria e a f<sup>o</sup> barga  
da cama tinha sua cadeira de ueludo e ramizim  
tinha, tambem sua meza e sua f<sup>o</sup> pans de damasco e  
ramizim por cima e sua banda de ueludo ha de  
dameima cor, e sobre ella tinha su<sup>o</sup> porte mantes  
Aman<sup>o</sup> de mala e sua guarda de ueludo por cortas  
forada de la feta f<sup>o</sup> de e sua f<sup>o</sup> supeta de canquite  
bicada e apacimada e da, e forada de la baite  
(De

Handwritten text in a cursive script, likely a letter or document, written on aged, yellowed paper. The text is mirrored across the page, suggesting it was written on one side and then the paper was folded or the image is a reflection. The ink is dark and the handwriting is dense and flowing.

